

BUGI

Western Balkans Urban Agriculture Initiative

Presentation title

Scientific work methods

Prof. Dr Mirsad
Kurtović/ Doc. Dr
Merima Makaš

PPF UNSA



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Project number: 586304-EPP-1-2017-1-BA-EPPKA2-CBHE-JP “This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein”

METODE NAUČNOG RADA

Prof. Dr Mirsad Kurtović

Mr.Sci. Merima Makaš

Doc. Dr Jasmin Grahić

- ▶ Metodologija (od grčkih riječi *methodos* - put i *logos* - um) je nauka o putevima dolaženja do naučnog saznanja (materijalnog, društvenog duhovnog svijeta).
- ▶ Cilj metodologije je da se pojmi (razumije) suština naučnog saznanja i da utvrdi osnovne principe u njegovom sticanju i kritičkom preispitivanju. Metodologija nas uči kojim sredstvima treba da se služimo kako bi došli do što istinitije (objektivne) spoznaje svijeta.

ŠTA JE TO

UMNO STVARALAŠTVO ?


To je bogatstvo jedne države koje dolazi kroz

a/ njenu NAUKU

|


b/ njenu UMJETNOST.

► Razvoj ljudskog društva - razvoj nauke i umjetnosti



- Nauka doprinosi razvoju ne samo materijalnom već i duhovnom, tako da nema napretka bez naučnih otkrića.
- Intenzivan naučni rad, primjena novih naučnih dostignuća

- ❑ Koje su pretpostavke da jedno društvo prihvati umno stvaralaštvo?



- ❑ Da prihvati i razvija vlastitu duhovnost
- ❑ Duhovnost je obaveza i snaga svakog civilizacijskog društva iz koje se stvaraju sve ostale snage

► Duhovne pretpostavke pojedinca za bavljenje naukom su :

odlučnost - temelj svega (da **donesete odluku**),

upornost,

strpljenje,

odricanje - davanje slobodnog vremena,

marljivost,

radoznalost

temeljitost - piši i gledaj šta si napisao,

i

8/ poštenje - plagiranje i sl.,

■ **9/ sklonost**

i

10/ želja za radom...

- ▶ Uz duhovne neophodne su i obrazovne pretpostavke poznavanje i vladanje

- ▶ Metodama
- ▶ Tehnikama
- ▶ Postupcima u radu



- ▶ Kao i materijalna sredstva- različiti izvori

- ▶ *Situacija u BiH-projekti*
- ▶ Takva situacija je ogledalo naše stvarnosti
- ▶ To odgovara našem zadnjem mjestu na svim svjetskim skalama i to po svim pitanjima razvoja našeg društva.

- Od tog
čitanja, uvažavanja i primjenjivanja
nauke

zavisi-t (će) naše - fbih/bih.;

- a/ valoriziranje utrošenog rada i sredstava
te**
- b/ napredak ili stagniranje zemlje
u
odgovarajućim oblastima privrede.**

S toga je skoro **jednako važno**
i
vas prisutnih,
vaše shvaćanje
snage i koristi
koji se
dobivaju od naučnog rada.

To je skoro **jednako važno bez obzira**
da li
se vi
sutra budete nalazili

a/ na strani stvaralaca

ili

b/ na strani korisnika

istraživačkih projekata.

KOJI i kakvi SU VAŠI stavovi ?

► **Jeste** li spremni da u vašoj stručnosti sutra na vašem poslu - radnom mjestu;

pokažete sposobnosti da i vi sami **stvarate** istraživačke sadržaje koje **ćete davati** kao svoj **doprinos našem društvu** ili da

pokažete sposobnosti za prepoznavanje tih sadržaja i njihovo **puno** pretvaranje u praksu na vašem radnom mjestu? To su stavovi **KOJE SVAKI ONAJ KOJI ulazi u ovaj životni poziv MORA DA IMA.**

S toga je veoma važno vaše shvaćanje snage i koristi
koje se dobivaju od naučnog rada

Odlučite i sami sebi kažite - hoćete li prema okolnostima
svog sutrašnjeg radnog mesta stati na stranu

- onih koji će mijenjati naše društvo,
- ili ćete u svemu tome ostati po strani i biti pasivni ????




- ▶ Sistem obrazovanja
 - ▶ Ambicije, afinitet, mладих људи
 - ▶ Sklonost prema naučnim disciplinama
 - ▶ Demonstratori, seminarski rad
-
- ▶ Novi način razmišljanja



► Stvaranje ličnosti i individualnosti

pomaže razvoju pojedinca koji će drugačijim načinom razmišljanja pridonjeti rješavanju

tekućih problema sa kojima se društva i gospodarstva susreću.





POJAM

NAUKE

I

ZNAČENJE

NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG

RADA

Šta je nauka?

Pojam nauke može se posmatrati u



- ▶ širem i užem značenju
- ▶ Ako posmatramo u užem značenju možemo reći da je to vrsta **društvene misaone djelatnosti**
- ▶ čiji je osnovni cilj **otkrivanje zakona** prirodnih i društvenih pojava koje su u uskoj međusobnoj vezi i savladavanje problema čovjekovog egzistiranja u najširem značenju riječi.

Naučni zakoni

Naučnim zakonom se naziva sintetički, nomološki univerzalan, teorijski zasnovan i istinit iskaz koji se odnosi na neku prirodno postojeću pravilnost u određenoj oblasti stvarnosti.

Osnovne funkcije naučnih zakona su:

- 1. da sažima mnoge iskustvene činjenice**
- 2. da omogućava davanje naučnih objašnjenja**
- 3. da omogućava naučna predviđanja**

Vrste naučnih zakona izražavaju postojan odnos između pojava:

- a) **uzročni i razvojni zakoni** (izražavaju nepromenljivi poredak u zavisnosti između događaja ili svojstava)
- b) **statistički zakoni** (izražavaju nepromenljive statističke odnose (ili odnose verovatnoće))
- c) **zakoni koji izražavaju postojanje odnosa funkcionalne zavisnosti** (u matematičkom značenju reči funkcija i nekim drugim vrstama naučnih zakona)

FUnkCije Nauke

Može se govoriti o dvije važne funkcije nauke:

- ▶ I od njih je teorijska ili spoznajna manifestuje se u potrebi stalnog razvijanja teorijskih naučnih spoznaja, a
- ▶ II se bazira na primjeni stečenih teorijskih znanja

► U širem poimanju



Nauka se može odrediti kao sinonim za sveukupno znanje ljudskog društva u nekom datom vremenu.

Svaka epoha ljudskog postojanja nosi sa sobom masu starog nasljeđenog znanja i mjeru novog stečenog. Tako i mi danas tragamo za još uvijek zamogljenim znanjima.



Osobine

naučnog radnika

- ❑ Naučni **radnici** već samim tim što se bave naučnim radom, nisu i ne moraju biti **nikakvi "geniji"**.
- ❑ Naprotiv, u pitanju su ljudi koji imaju **isti ili nešto veći kvocijent inteligencije od prosječnog,**

Pri izboru naučnika u više zvanje potrebno je ispuniti određene kriterijume:

- ▶ **Broj stručnih, naučnih objavljenih radova**
- ▶ **Kvalitet časopisa**
- ▶ **Koliko je puta citiran**
- ▶ **Koautorstvo**
- ▶ **Naučna oblast kojoj radovi pripadaju**
- ▶ **Da li je otvorio neke nove pravce istraživanja**
- ▶ **Priznanja, nagrade**
- ▶ **Školovanje u inostranstvu**
- ▶ **Doprinos u odgoju naučnih kadrova**

- ▶ Treba razlikovati
naučnika
i naučnog radnika
- ▶ Naučnik otkriva nove stvari starih problema
- ▶ Naučni radnik osoba sa fakultetskim obrazovanjem koja izvršava određene poslove u rješavanju nekog naučnog problema

Njih obično krasí

- ▶ visok stupanj koncentrisanosti na ono čime se bave,
- ▶ izuzetna marljivost i
- ▶ spremnost na dugotrajan i mukotrpan rad.

- Pri svemu treba **razlikovati**
 - a/ pratitelje - posadu
u
znanstvenom radu i
 - b/ vođe - kormilare / ledolomce.
- Na svoj način, **svoj udio**
u
istraživačkom radu daju
i
jedni i drugi.

U kontekstu ove analize
nekoliko
njihovih odlika
vrijedi
i
posebno podcrtati.

- Osnovne *intelektualno-psihološke karakteristike naučnog radnika*
su
 - ▶ inteligencija,
 - ▶ intuicija,
 - ▶ sklonost razmišljanju,
 - ▶ sposobnost analize i sinteze,
 - ▶ nesklonost apriornim stavovima,
 - ▶ kritičnost,
 - ▶ samokritičnost.....

- *Njima se dodaju još neke osobine kao*
 - ▶ *ustrajnost,*
 - ▶ *tačnost,*
 - ▶ *spoznaja da u nauci nema brzih uspjeha*
 - ▶ *spremnost da se stalno uči*
 - ▶ *motiviranost, na znanstveni rad,*
 - ▶ *ljubav,*
 - ▶ *etičnost i poštenje*
 - ▶ *korektan odnos prema kolegama*

OSNOVNA OBILJEŽJA NAUKE

Među autorima postoje

razlike

u

pristupima

kod identifikacije

osnovnih

Karakteristika nauke

- Prema Kukiću izdvajamo
slijedeća **bitna**
obilježja nauke(A-G) ;

**A/ Društveni karakter nauke se manifestuje, prije svega,
u njenoj univerzalnosti i usmjerenosti interesima
ukupnog čovječanstva,
ali i
svakog pojedinačnog
društva - države.**

BI Jedinstvenost nauke

**Budući svijet jestе ili postaje jedinstven pa i sve nauke
na izvjestan način, čine
nerazdvojivo svjetsko jedinstvo....**

C/ Jedinstvo naučne teorije i prakse;

Ovo znači, zapravo, da ne postoji objektivna naučna spoznaja koja se, prije ili kasnije, ne može primijeniti u praksi,

ali isto tako i da nema objektivne i stvaralačke prakse koja nije, pa makar u bilo kom obliku, utemeljena na nauci

D/ Kreativnost u nauci

**To je najznačajniji kvalitativni element
naučnika - pojedinaca koji se
temelji na aktivnom znanju kojeg
oni posjeduju.**

E/ Interdisciplinarnost nauke

Ona prepostavlja "interaktivno" povezivanje dvije ili više disciplina

u
cjelinu višeg reda;

- Pri tome se **sinteza** ne vrši samo na planu
 - a/ predmeta znanja **nego**, prije svega, i na planu
 - b/ koncepta i metode,, a još više na planu
 - c/ načela i aksioma“ .

*(Zelenika, 1990., 27.-28.).

F/ Internacionalni karakter nauke,

On proizlazi iz činjenice
da se nauka ne može svesti u
uže okvire jedne
regije, nacije ili države.

- To je za to, **jer je ona - nauka,**
i po
unutarnjim zakonitostima
svoga razvoja,
ali i po

svojim ciljevima i zadacima,

a/ univerzalna
i
b/ opće čovječanska disciplina.

G/ Primjena naučne metodike

- a/ Jasno je da je nauka immanentno
naučno istraživanje
kao njen bitni sastavni dio,**

- b/ dok s druge strane
nema naučnog
istraživanja bez primjene
naučne metode
u njenom najširem značenju riječi.**

► /6 OBILJEŽJA razvoja
nauke

ili

**Kako se razvijala
nauka do sada**

- Od svojih začetaka, nauka je prošla kroz različite faze svog razvoja. Kroz te faze obogaćivala se brojnim obilježjima/ osobinama

*A) Prva osobina je proces
istodobnog diferenciranja nauke i integrisanja ;*


- ❑ Jasno je, naime, da se sa **povećanje** ukupnog kvantuma znanja u svijetu događa i proces **njegovog** sve naglašenijeg **diferenciranja**. To diferenciranje ide prema pojedinim
 - a/ oblastima = **poljoprivreda**
 - b/ područjima = **biologija, agrotehnika, tehnologija ekonomika i**
 - c/ naučnim disciplinama
= **agrarna politika, tržište, marketing, menadžment, troškovi i kalkulacije ppp .**

- Ali, **istodobno** se može identificirati i obrnut proces koji se ispoljava kao stalno integriranje znanja iz različitih
 - a) disciplina
 - b) područja
 - c) oblasti

**B/ Druga osobina
je Zakon ubrzanog razvoja nauke.**

Pod ovom se **zakonitosti mogu podrazumijevati**
najmanje dva paralelna procesa;

- ▶ Prvi proces je vezan uz činjenicu da se u svijetu može konstatovati stalni porast broja naučnih radova te
- ▶ Drugi da vrijeme od objave određenog naučnog pronalaska do njegove primjene u praksi se sve više skraćuje.




C) Treća osobina je svjestan timski rad naučnika

Ova osobina vezana je uz činjenicu da je u prošlosti bavljenje naučnim radom bilo rezultat prije svega individualnog rada.

Aristotel - filozof svih vremena mogao je imati uzora u svom učitelju Platonu ali on je sve sam stvarao nezavisno od njega, čak suprotno od njega.

Ta nezavisnost odvela ga je u

- ✓ Demokraciju
- ✓ Ekonomiju
- ✓ Ekonomsku analizu
- ✓ Elementarnu logiku- koju je usavršio do kraja. Ona ga je dovela do te visine da ga smatraju najvećim filozofom svih vremena.



**Međutim, sa povećavanjem kvantuma znanja,
njegovo integriranje i međusobno povezivanje
izazvalo je povećanu potrebu za interdisciplinarnim
znanjima, te potrebu timskog rada.**



D/ Četvrta osobina su Sličnosti u etapama razvoja nauke


Opisna - zasniva se na prikupljanju činjenica i njihovoj prvoj sistematizaciji

Logičko-analitička - analiza proučavanog predmeta sa određenog metodološkog sadržaja

Faza usklađivanja - sadržajnih i kvantitavnih metoda spoznaje



Naučna otkrića



Umna i duhovna težnja čovjeka utiču na poticanje za
traganjem nečeg nepoznatog

To dovodi do naučnih otkrića

Mogu biti dvojaka:

- ✓ Svakodnevna
- ✓ Rezultat naučnih otkrića

Naučna otkrića imaju za cilj

a/ deskripciju - opis određene pojave

b/ objašnjenje - analizu te pojave,
te

c/ predviđanje - prognoziranje
njezine procesualnosti.

- Naučno otkriće, najjednostavnije, podrazumijeva
” svaku novu spoznaju
u
granicama jedne nauke ”.

- ❑ Kod naučnog otkrića ne otkrivaju se svakodnevne stvari, nego *zakoni*.

Pri tome je važno da se njime dolazi do saznanja o do tada nepoznatom, korištenjem naučnih metoda.

- *Slučajna*
- *Planska*

- ❑ S obzirom na **predmet istraživanja**, razlike se **mogu praviti**
između četiri vrste otkrića

Činjenica postojanja određenih pojava
ili osobina tih pojava


U pitanju mogu biti otkrića uslova, uzroka, motiva ljudskog
ponašanja i aktivnosti

- S obzirom na predmet istraživanja posebnu vrstu čine i
- ***otkrića zakona pojava***, odnosno njihovog
 - c/1 nastanka,
 - c/2 razvoja
 - i
 - c/3 nestajanja,

Na kraju, može se govoriti
i o
otkrićima
naučnih teorija
o
nekim vrstama

prirodnih
ili
društvenih pojava.

Naučna otkrića



i



tehnički izumi

Pogrešno bi bilo stavljati znak jednakosti između naučnog otkrića i tehničkog izuma.

Tehnički izum podrazumijeva primjenu nauke u praktične svrhe, al to ne znači da među njima nikakve veze.


Do tehničkih izuma dolazi se primjenom naučnih znanja što znači da naučna otkrića vjerovatnijim čine dolazak do tehničkih izuma.

- ▶ Hipoteza je naš sud o problemu istraživanja. Sud je spoj pojmove kojim se nešto tvrdi ili negira. U postupku dokazivanja suda koristimo termin tvrdnja koju dokazujemo argumentima.
- ▶ Hipoteza *je sud* koji je izведен iz znanja ili iskustva uz pomoć inteligencije, mašte, intuicije. Tako izведен sud zove se zaključak. Sudovi iz kojih se izvode zaključci nazivaju se premisama. Zaključak koji proizlazi iz premlisa je *ispravan*, a koji ne proizlazi je *neispravan*. Premise i zaključak čine silogizam.
- ▶ Postoje sudovi koje ne treba doakzivati
- ▶ To su očigledni sudovi aksiomi i postulati.


Postoje različite vrste dokaza

- ▶ Sintetički i analitički
- ▶ Indirektni i direktni
- ▶ Potpuni i nepotpuni

Induktivni i



deduktivni



Pri dokazivanju dešavaju se greške

- ▶ Greške irelevantnosti
- ▶ Greške neosnovanog razloga
- ▶ Pogreška slijeda


Istorijski razvoj nauke



Da bi pratili razvoj nauke
moramo se vratiti u doba
sumerske, babilonske
kulture

odnosno u područje
Mezopotamije i period
4.000 g.p.n.e.
gdje su živjeli

Sumeri, Akadi, Asirci na
sjeveru i Babilonci
na jugu



U ovim kulturama se mogu identificirati začeci prvih prirodnih nauka

astronomija = svakodnevni pogled u nebo
i

matematika = potrebe za računanjem

fizika = da se nešta lakše uradi,

biologija = zavisnost od biljaka i životinja
i

medicina= da se liječe bolesti ...

Zašto je Mezopotamija kolijevka Zapadne civilizacije

- ✓ Klinasto pismo -Ep o Gilgamešu
- ✓ Točak
- ✓ Prva stalna naselja
- ✓ Jedro
- ✓ Plug
- ✓ Mjerenje vremena





Razvoj društvenih nauka


- ▶ Istorija
- ▶ Pravo
- ▶ Politika
- ▶ Ekonomija




► Pad zapadnog rimskog carstva

► Renesansa


Leonardo da Vinci



Michelangelo Buonarroti



Nikola Kopernik



Kopernikov heliocentrični model

**Razvoj
savremene
nauke**

**Posljednju i najsnažniju prelomnicu u svjetskom razvoju
nauke donio je prestanak**

Drugog svjetskog rata, kada svjetska
nauka doživljava najsnažniji razvoj. To se dešava iz
razloga jer je

- Došlo je, do naglog *porasta ulaganja u naučni rad.*
(svakih 5-10 godina u razvijenim zemljama se udvostručuju ulaganja u naučno-istraživački rad)
- Porast ulaganja mora imati za posljedicu povećanja broja naučnika, istraživača
(u prilog tome govori i podatak da se njihov broj udvostručuje svakih 7-10 godina)
- ✓ Sve prethodne karakteristike uticale su na odustajanje od individualnog rada koji je zamjenjen timskim radom
(projekti sve više postaju multidisciplinarni i međunarodni)

- Ulaganja
u
nauku
zemalja
Europe i Svijeta.

- ❑ Visina ulaganja u nauku, mjerilo je
 - a/ razvoja
i
 - b/ kvalitete življenja
svih
zemalja svijeta.

U području nauke

gleđajući početak III milenija, Ujedinjena Europa se našla značajno iza USA i Japana.

- ▶ Ustvari, one dvije zemlje, koje su **započele svjetsku** naučnu (r)evoluciju bile su USA i Japan.



i



- Njih nije stizala ni EU-15 koja je 2004. godine izdvajala 1,95% BDP za nauku.

- Sa proširenjem na EU-25, godine 2006., taj postotak se snizio na 1,84%, u donosu na USA sa 2,62% i Japana sa 3,20%.
- Unutar EU stanje sa izdvajanjem za nauku nije bilo niti je sada isto.
- Taj dio organizirane Europe ima danas šest skupina zemalja glede njihovih mogućnosti i htijenja u izdvajanjima za nauku.

- ❑ U njima prednjače “hladne” zemlje eu.sjevera koje su te godine kao Švedska izdvajala 3,73% a Finska 3,45% BDP.
- ❑ Iznad i to daleko iznad EU prosjeka također su se nalazile zemlje kao Njemačka, Danska, Austrija.

Treći skup je činilo pet zemalja sa nešto iznad polovine ciljnih izdvajanja prema Lisabonskoj deklaraciji iz 2000. godine.

To su;

**Belgija sa 1,85%,
V. Britanija sa 1,80%,
Nizozemska sa 1,69%
te nove članice**

Slovenija sa 1,59%
i
Češka 1,54%.

- Četvrtu skupinu sa izdvajanjima između 1,50 i 1,0% čine Luksemburg, Irska, Španjolska, Estonija i Italija.

- U petoj skupini sa izdvajanjima između 0,50 i 1,0% su Mađarska, Letonija, Portugal, Litvanija, Grčka, Poljska i Mlata.

- Sa izdvajanjem ispod
0,5% BDP
su
šesta skupina kao
Slovačka, Kipar, Rumunjska i Bugarska.

- Cilj je bio da sve zemlje EU do 2010. godine dostignu izdvajanja za nauku od 3% BDP. Očito je da to za cijelu EU-27 nije bilo dostižno.*
- To se vidi i po dostignutim ulaganjima u NIR po stanovniku.

* Projektirano na konferenciji u Lisabonu 2010. godine.

- ❑ Ona su u prosjeku iznosila u EU-27 2006. godine
400 Eur/stanovniku.
- ❑ U tome u
Švedskoj 1.307
a u
Rumnjskoj 48 EUR/stanovnik

- U godini **2006.** EU je za NIR izdvojila **213 mld EUR**, Od toga je **3/5 ili 60,8%** otpalo na tri najrazvijenije zemlje,
i to
Njemačku, Francusku i V. Britaniju.

□ Izdvajanja u ostalim dijelovima svijeta za NIO

iznosila su; u

u J. Koreji 3,23% BDP,

u Kini 1,42%,

u Rusiji 1,08%

U Brazilu 0,80%


Drugi strateški cilj Lisabonske deklaracije bio je da poslovni sektor, poduzeća, učestvuje sa 2/3 u financiranju NID-a.

U EU-27 u 2006. godini dostignuto je to učešće od 63%,
a u USA bilo je 72,5%
a u
Japanu 77,2%.

- Ovi postoci u EU i u USA i Japanu odražavaju visoku svijest poslovnog dijela njihovog društva o značaju i koristi koji se dobivaju od NIR-a.

BiH

- ▶ BIH u 2004. godini za nauku se izdvajalo svega
0,05% BDP-a
- ▶ A smatralo se da je potrebno
3 % do 7% BDP-a za potrebe
naučno-istraživačkog rada

The background features a large, abstract graphic composed of overlapping green triangles of varying shades, creating a sense of depth and movement.

Mi spadamo u red zemalja
koje ne raspolažu
sa zvaničnim fondovima za nauku i naučne oblike
razvoja

Nebriga države za nauku ima za posljedicu
da u nekim oblastima nema dovoljno naučnih istraživanja
u skladu sa potrebama.


S druge strane, u nekim oblastima veći je fokus na traženje podrške
iz inostranstva.

- ▶ Bosna i Hercegovina mora da shvati da stepen napretka jedne zemlje mjeri se njenim ulaganjem u razvoj.
- ▶ problem BiH je u činjenici da se ne oslanja na sopstvenu pamet, te zbog toga izostaje razvoj.



U 2010. godini ulaganja u nauku u BiH su iznosila
poražavajućih 0,02%

Što nikako nije u redu jer
BiH itekako ima interes da posebnu pažnju posveti naučno-
istraživačkom radu kroz finansijsku, ali i svaku drugu
podršku.


The background features a large, abstract graphic element in the upper right corner composed of overlapping green triangles of varying shades, creating a polygonal effect.

Ulaganje u nauku nije trošak ,
već investicija.




Inovatori kao jedan od ključnih nosilaca razvoja apeluju na državu da iskoristi svoje intelektualne kapacitete koje, dokazano, ima.

Da bi absurd bio veći
U Bosni i Hercegovini koeficijent primjenjenih inovacija kreće se između
15 % i 27 %, što je više od svjetskog prosjeka.

The background features a large, abstract graphic composed of overlapping green triangles of varying shades, creating a sense of depth and motion.

Prema istraživanju koje su radili
Svjetska banka i
Institut za statistiku pri UNESCO-u,
Bosna i Hercegovina drži neslavno
predzadnje mjesto u svijetu
kada je riječ o ulaganjima u razvoj i istraživanja.

The background features a large, abstract graphic composed of overlapping green triangles of varying shades, creating a sense of depth and movement.

Od 114 zemalja obuhvaćenih istraživanjem,
Bosna i Hercegovina je na 113. mjestu
po ulaganjima u razvoj,
a iza nje jedino je Gambija!

- ▶ A koliko se situacija sve više pogoršava govori i činjenica da Asocijacija inovatora Bosne i Hercegovine je do 2011. godine iz budžeta dobijala prosječno 95.000 maraka godišnje. A u 2011. godini, država im je dodijelila ukupno 7.000 maraka.

U svijetu je situacija sasvim drugačija:



Kada je u pitanju ulaganje u nauku, prednjače
Sjedinjene Američke Države.

Međutim, postoji veliki broj država koje izdvajaju
velike iznose u istraživanje i razvoj,
a koje su manje države ali imaju veće stope,
kao što je npr. Izrael sa nekih 4,5 % BDP-a,
ili Japan koji je
izdavajao 3-4% BDP-a (2012.)

Hrvatska

- ▶ Za nauku i inovacije Hrvatska izdvaja blizu 0,7 % bruto društvenog proizvoda, što je ispod prosjeka Evropske unije.
- ▶ Prema Vladinoj strategiji Hrvatske očekuje se rast ulaganja od 1,4 % BDP-a.
- ▶ Od toga bi polovina bila putem državnog, odnosno javnog finansiranja. Za privatne kompanije koje odluče ulagati u inovacije očekuju porezne olakšice.

Srbija

Godina	Budžetsko izdvajanje za NIR	%
2010.	8.564.680.000	0,30
2011.	18.316.372.000	0,58
2012	20.948.467.000	0,64
2013.	15.065.331.000	

Ukupno gledano,
izdvajanja su daleko
od željenih 1%
nacionalnog BDP-a,
što je cilj postavljen
strategijom

Srbija

- ▶ U poređenju sa razvijenim zemljama svijeta, Srbija značajno zaostaje: izdvajanja za nauku u razvijenim zemljama kreću se od 1,3% BDP-a u Kini, do čak 3,3% u Japanu.
- ▶ Srbija zaostaje i u odnosu na zemlje u okruženju koje sve, osim Albanije, izdvajaju preko 0,5% BDP-a.

Srbija

- ▶ Dodatni pokazatelj koji otkriva sumornu sliku u naučnoistraživačkoj oblasti Srbije je broj stalno zaposlenih istraživača sa punim radnim vremenom.
- ▶ U zemljama EU na 10.000 stanovnika dolazi u prosjeku 24.8 istraživača, dok je u Srbiji 11.55, Hrvatskoj 16.07, Sloveniji 19.19, a u Makedoniji svega 7.05

Komponovanje i jezičko stilska obrada rukopisa naučnog i stručnog djela



Podrazumijeva sve radnje koje se odnose na

- ▶ utvrđivanje sastava djela
- ▶ rasporeda dijelova koji ga čini
- ▶ Načina na koji su oni međusobno povezani

U svim tim radnjama treba se pridržavati određenih načela. Posebna važnost pripada:

- I. Načelo jedinstva kompozicije
- II. Načelo odabira
- III. Načelo harmonije(sklada)
- IV. Načelo ravnomjernosti ili proporcije
- V. Načelo izrazitosti
- VI. Načelo raznovrsnosti

Jezik naučnog i stručnog djela

- ▶ Jezik je sredstvo sporazumijevanja a govor, forma njegove primjene.
- ▶ Razlike između književnog i narodnog jezika
- ▶ Norme
- ▶ Gramatička
- ▶ Leksička
- ▶ Izgovorna
- ▶ Stilistička
- ▶ Pogreške - termini jako, slabo, malo,
- ▶ Pisanje u trećem licu
- ▶ Pisanje brojeva u tekstu

Stil naučnog i stručnog djela

- ▶ Stil iznošenja misli - stil koji je jasan, neusiljen, jednostavan, orginalana, pun maštete, živosti i harmonije.
- ▶ Među stilovima postoje razlike
- ▶ Književno-umjetnički
- ▶ Publicistički
- ▶ Administrativni
- ▶ Naučno-popularni
- ▶ Naučni

Odlike dobrog naučnog stila

- ▶ Ne upotrebljavaj VELIKU riječ ako ti je dovoljna mala
- ▶ Ne upotrebljavaj dvije riječi ako je jedna dovoljna
- ▶ Izbjegavaj pasiv
- ▶ Dati glagolima na značenju

- ▶ Jasnoća
- ▶ Jednostavnost, prirodnost, umjerenost
- ▶ Konciznost

Kako postići sve ovo

- ▶ Izbor riječi: **NAJIZRAZITIJE , NAJEFIKASNIJE**

- ▶ **Svojstva rečenice**
 - koherentnost
 - raznolikost

- ▶ struktura i osobina paragrafa :
razvija istu osnovnu misao,
prikladno isticanje

